بسم الله الرحمن الرحيم

ސިވިލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 4013/Cv-C/2021

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ އައިގޮތުގެ ބަޔާން: މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (C-846/2008)

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް: އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަލީ، މއ. ހަނީސަކަލް / މާލެ (A045622)

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
16-04-1443
21-11-2021

ނިމުނު ތާރީޚު
20-04-1444
14-11-2022

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ

މިއީ، އެކްސީ ޗައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ހޯދާފައިވާ ޕައިލޮޓޭޖު ޚިދުމަތްތަކާއި، ވެސަލް ކުއްޔަށް ހިފައި ބޭނުންކުރުމާއި، މި ކުންފުނިން ދީފައިވާ ސްޓޯރޭޖު ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ [illegible] ފައިސާ [illegible] ބާކީވެފައި، އެފައިސާ ދައްކުމަށް އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަލީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ، އެކަމަށް ޒާމިނުވެ އެކަމުގެ ގެރެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަލީގެ [illegible] [illegible] އާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެކްސީ ޗައިން [illegible] [illegible] އެއްވެސް [illegible] ފައިސާ [illegible] މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއެކެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް

1. އެކްސީ ޗައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ހޯދާފައިވާ ޕައިލޮޓޭޖު ޚިދުމަތްތަކާއި، ވެސަލް ކުއްޔަށް ހިފައި ބޭނުންކުރުމާއި، އެ ކުންފުނިން ދީފައިވާ ސްޓޯރޭޖު ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކުމުގެ ގޮތުން، ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ [illegible] ފައިސާ [illegible] ބާކީވެފައި، އެފައިސާ ދައްކުމަށް އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަލީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ، އެކަމަށް ޒާމިނުވެ އެކަމުގެ ގެރެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަލީގެ [illegible] [illegible] އާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާ [illegible] [illegible]، އެކްސީ ޗައިން [illegible] ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

.2 ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އިޢުތިރާޟު ހުށަހަޅުއްވައި، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ؛

.2.1 ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ އެޗްސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ކޮންޓްރެކްޓު މެއިންޓެނެންސްކުރުމުގެ ސަބަބުން، އުކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމުގައި، އެފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުވާކުރާ ފަރާތުން އުކުންފުނީގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް 2019 މެއި 29 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ގެ ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމާއި، އެމައްސަލާގައި އުކުންފުނީގެ މައްޗަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގާ ޙުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޙުކުމް މަތި މަރުޙަލާގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން، އެ ޙުކުމަކީ މިހާރު ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަމާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ގެ ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 4483/Cv-C/2021 ގެ ޤަޟިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދާކަމާއި؛

.2.2 ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 4013/Cv-C/2021 ގެ ޤަޟިއްޔާއަކީވެސް މީގެ ކުރިން ދައުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއިވެސް އެއްގޮތަށްވާ ކަންތައްތަކާއި ހިމެނޭ ގޮތުން، އަސާސީ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ހިމެނޭ ގޮތުން، އެއް ކަމާބެހޭ ހެކިތަކާއި މުސްތަނަދުތަކުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަފައިލުކޮށްފައިވާކަމާއި، މި މައްސަލާގައި އިތުރު ޙުކުމެއް ކޯޓުން ކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ގެ ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރާނެކަމާއި، އަދި އެއް ފައިސާއެއް ދެ ޚަސްމުންގެ ކިބައިން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ކަމާއި؛

.2.3 އަދި ހަމަ މިމައްސަލާގައި، ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަދިން އެޗްސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1578/Cv-C/2021 ގެ ޤަޟިއްޔާއިން އެމައްސަލަ ބަލަން ފައްޓައި ދައުވާލިބޭ އެޗްސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް، މައްސަލާގެ ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައި އޮންނަކަމާއި؛

.2.4 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/07 (އިބްރާހީމް ޙަސަން ވ. ޢަލީ ރަޝީދު އަދި ޙަސަން ޝަރީފް) ގެ ޤަޟިއްޔާގައި "ކަނޑައެޅި ނިޔާގެ ބާރު / (force de la chose jugee res judicata) ލިބިގެންވާ ޙުކުމަކުން ނިމިފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަލުން ބެލުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ކޯޓަކަށް ލިބިގެން ނުވާކަން އެނގެން އޮންނަ" ކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ފައިސަލާ ކުރަނިވި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން "އެ ޙުކުމުން ފައިސަލާ ކުރެވުނު ދައުވާގައި ހިމެނޭ ޚަސްމުންގެ މައްޗަށާއި، ފައިސަލާ ކުރެވުނު ދައުވާގެ މަޢުޟޫޢު (subject matter) ގެ މައްޗަށާއި، އަދި އެ ދައުވާގެ ސަބަބު (cause of action) ނުވަތަ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ގާނޫނީ ވާޤިޢާއު (facts) ތަކުގެ މައްޗަށް" ހިނގާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު މިހިނގާ މައްސަލައަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ގެ ޤަޟިއްޔާ އާއި ނަންބަރު 1578/Cv-C/2021 ގެ ޤަޟިއްޔާގެ ވާޤިޢާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި؛

2.5. ޤަޟާއީ ހުއްޖިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މަދަނީ ހުކުމްތަކާއި، ކަނޑައެޅި ނިޔާގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފައިސަލާ ކުރެއްވި މަދަނީ ހުކުމްތަކަކީ އޭގެ ޙާލުގައި ތަންފީޛު ލިބިގެންވާ ހުކުމްތަކެއްކަމުގައި، އެފަދަ ހުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ހުކުމުން ފައިސާ ކޮންމެ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ލާޒިމުވާއިރު، އެ ހުކުމުން ފައިސާ ކޮންމެ ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަލުން ބަލައި ފައިސާ ކުރުމަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުކަމެއްކަން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި؛

2.6. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/305 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުން ފައިސަލާ ކުރެއްވި ހުކުމުގެ ކުރިޔަށްވާ މައްސަލައިގައި، އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލައިގެ ތަރަފައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ ތަރަފައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރުންވެސް ނުވެސް ޤަޟިއްޔާތަކުގެ މަބްދައުގެ ދަށުން މަނާ ވެގެންވާކަމާއި؛

2.7. ޝަރުޢީ ކޯޓުން މައްސަލައެއް ނިންމައި، އެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުގެ މަރުޙަލާތަކުން ފާސްވެ ނިމި، މައްސަލައަކީ ކަނޑައެޅި ނިޔާގެ ބާރު ލިބުމުން، ދެން އެ މައްސަލާގެ ހުކުމުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތް އަޑުއެހުމަށް، އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާ ކުރާ ހާލަތު ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި، ކަނޑައެޅި ނިޔާގެ ބާރު (res judicata) ލިބިފައިވާ ހުކުމްތަކަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އެއް މުޢާމަލާތުގައި އެއް ފަރާތްތަކާއި އެއް މައްސަލަތަކުން، ތަފާތު ސުވާލުތަކާއި ދައުވާތަކެއް އުފުލުމަކީ، ނުވަތަ އިޖުރާ ކޮށްގެން، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގެ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމާއި، އަދިވެސް އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ކުރިމަތި އަމަލެއްކަމާއި؛

2.8. މި މުޢާމަލާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދައުލަތާ ދެމެދު ކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި، އެމައްސަލާގައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ މައްޗަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނިކޮށް، އަލުން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުޙައްޤު މަންފާތަކެއް (unjust enrichment) ހާސިލްކުރުމަށް ދައުލަތާ ފަރާތަކުން ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެކަމާއި؛

2.9. މި މައްސަލައަކީ ސިވިލް ކޯޓުން ދައުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރަން ގޮތުގެ އުސޫލުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އިބްތިދާއީ ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދާލަތުގެ ސިވިލް ކޯޓުން ނުވާން ބަލައިގެން ބަޔާންތައް މައްސަލައެއްކަމުގައި ދައުވާލިބި ފަރާތުން ފާހަގަކުރާކަމާއި، އެހެންކަމުން ދައުވާލިބި ފަރާތުން އެދެނީ އިޖުރާއީ ގޮތުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދީ މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށް؛

މިހެންނެވެ.

3. ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިދިކޮޅު ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ؛

3.1. ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާއަކީ، ދައުވާކުރާ ފަރާތާއި ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ސާމިލުވާގޮތަށް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުއްދަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކުރާއިރު، މި ދައުވާގައި ހިމެނޭ [illegible] މަސައްކަތް ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ ކަމަށާއި؛

3.2. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ [illegible] [illegible] ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 113-FIN/AG/2017/08 އެއްބަސްވުމުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި، [illegible] [illegible] ލިމިޓެޑްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނަންބަރު 113/FIN/AG/2017/007 އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް، އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަރާތްތަކުގައިވާ އެކްސީ ޓައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން، [illegible] [illegible] ލިމިޓެޑްއަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، [illegible] [illegible] ލިމިޓެޑްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނަންބަރު 113/FIN/AG/2017/007 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، [illegible] [illegible] ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް [illegible] އަދި، ވަނީ އެއްބަސްވެ، ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާކަމުގައި، އަދި ހަމަ [illegible] [illegible] ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 113-FIN/AG/2017/08 އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި އެކަމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ހަރަދުތަކަށްވެސް ޒިންމާ ވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، މިކަމުން ހަމަވެގެންދިޔަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އެކީ ފައިސާގެ ފަރާތުން އަދާނުކުރާ ހާލަތުގައި، އެފައިސާ ހޯދުމަށް [illegible] ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލު ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ލިޔުމުގެ ދަށުން [illegible] ކަމުގައި؛

3.3. ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން އިދިކޮޅު ނުކުތާގައި، ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 4013/Cv-C/2021 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނަންބަރު 113/FIN/AG/2017/007 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާކޮށްފައިވާތީ، މި ދައުވާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޮންނައިރު، އެ ދައުވާގެ ތަފްޞީލުން އައިސް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާކަމުގައި، [illegible] ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމުގައި، އަދި [illegible] ފައިސާއަށް ދިފާޢުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމުގައި، މިހެން ކަންކަން ހުރުމުން މި ދައުވާއަށް ދައުވާގައި ހިމެނޭ [illegible] މަސައްކަތް ދައުވާކުރުމުގެ [illegible] ކަނޑައެޅިގެންނުވާ އެދިފައިވާ؛

މިހެންނެވެ.

4. މިދައުވާއާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ބަލައި އަންނަނިވި ކަންކަން ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

4.1. މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން، އެތޮސް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހޯދާފައިވާ ޕޯޓު ޚިދުމަތްތަކާއި، ވެސަލް ކުއްޔަށްހިފައި ބޭނުންކުރުމާއި، އެ ކުންފުނިން ދީފައިވާ ސަޕްލައި ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެފައިސާ ދައްކަވަން އަސްލުފައިސާއާއި އަދި ވަރަކުން އެއްބަސްވެ، އެކަމަށް ޖާމިނުވެ، އެކަމުގެ ގެރެންޓަރުއެއްގެ ގޮތުގައި އަބްދުލްޤާދިރުގެ ޕަރސަނަލް އެގްރީމަންޓް އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ދައްކާނެކަމުގެ ޒިންމާ ދީފައިވާކަން، އެތޮސް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެއްވެސް ޗެކަކުން ފައިސާ ނުލިބުމުން، ގެރެންޓީ ދީފައިވާ އަބްދުލްޤާދިރު ޗެކަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓްގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޗެކަށް ނުދީ، އެ ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާތީ، އެތޮސް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަބްދުލްޤާދިރު އަދި ޖާމިނުވެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، އަބްދުލްޤާދިރު އަދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އަބްދުލްޤާދިރަށް ވެސް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ވަކިވަކިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ޖާމިނުވި ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް ދަޢުވާކުރާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އޮތްކަން އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަލީލުތަކުން އެނގެން އޮތެވެ.

4.2. ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދެ އެއްބަސްވުމުގެ ހުށަހަޅުއްވައި އޮންނަކަމާއި، އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 113-FIN/AG/2017/007 އެއްބަސްވުމަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން އެތޮސް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 5,727,399/73ރ. (ފަސްމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ހަތާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި)، އެތޮސް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބަދަލު، "އެތޮސް ސީ ޖޫ" މާލެއިން ފެރީގެ 10 (ދިހައެއް) ދުވަސްތެރޭ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް 2,727,399/73ރ. (ދެމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ހަތާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) ދައްކައި، ބާކީގެ ޢަދަދާއި -/3,000,000ރ. (ތިންމިލިއަން ރުފިޔާ) އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސް 1 ގައި ތަފްސީލް ކުރެވިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ދައްކައި ހަމަކޮށްދެއްވުމަށް އެތޮސް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އަބްދުލްޤާދިރު އަލީ (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A045622) އާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،

އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 113-FIN/AG/2017/008 އެއްބަސްވުމަކީ، ނަންބަރު 113-FIN/AG/2017/007 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އެތޮސް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، ޕަރސަނަލް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ، އެފައިސާ އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ ހައިސިއްޔަތުން ދަރަނިވެރިޔާގެ ޕަރސަނަލް ގެރެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އަބްދުލްޤާދިރު އަލީ (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A045622) ގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ، އަބްދުލްޤާދިރު އަލީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެން އޮތެވެ.

4.3 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާއަކީ "އެމް ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަމަށް ދީފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ޕޭފައިނުވުމާއި، ފައިސާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ޗެކުތައް ބައުންސްވެފައިވާތީއާއި، ޗެކު ނަގުމުގެ ކުރިން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބައުންސްވި ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އާއި، މިއުންމަތާ ފައިސާ މިމައްސަލަ ނިމޭދުވަހާއި ހިސާބަށް އެކީ އެއްފަހަރާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ދައްކަން އެމް ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރުމުން،

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 113-FIN/AG/2017/007 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްތަކުގެ ދަށުން، މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ދުވަހާއި ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ބާކީ [illegible]، [illegible] ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ޙުކުމްކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ [illegible] ރިޕޯޓް، [illegible] ފައިސާ ލިބިފައިވާކަން، ޙުކުމްކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބިފައިނުވާ [illegible]، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސްގެ ތެރެއިން، މިމައްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމްކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ -/750,000ރ. (ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ނުދައްކާ [illegible] ޙުކުމްކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް [illegible]، މި ފައިސާ އާއި މިފައިސާ [illegible] އެއްބަސްވުމުގައި [illegible]، [illegible] 1% (އެކެއް އިންސައްތަ) ގެ މަދުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުވަހާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ -/1,058,000ރ. (އެއްމިލިއަން ފަންސާސް އަށްހާސް ރުފިޔާ) އާއެކު ޖުމްލަ -/1,808,000ރ. (އެއްމިލިއަން އަށްސަތޭކަ އަށްހާސް ރުފިޔާ) އަކީ އެމްސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފައިސާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން 31 ޑިސެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މަދުވެގެން އެމަހަކަށް [illegible] މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއަށް ފައިސާ ދައްކަމުންގޮސް [illegible] 04 (ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި -/1,808,000ރ. (އެއްމިލިއަން އަށްސަތޭކަ އަށްހާސް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް އެމް ސީ ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އަންގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.

4.4 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާއަކީ އެއްވެސް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްނޫންކަމާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 4482/Cv-C/2021 ޤަޟިއްޔާ ހިނގަމުންދާކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.

4.5. "ރެސް ޖުޑިކާޓާ" (res judicata) ގެ ޤާނޫނީ މަބްދައުގައި، ކޯޓަކުން ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލާގެ ތަރަފުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ އެމައްސަލާގެ ތަރަފުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އަލުން ދަޢުވާއެއްކުރުން މަނާކުރާ މަބްދައުއެއްކަމާއި، މިދެންނެވުނު މަބްދައު ދަޢުވާއެއްގެ މައްޗަށް ތަޠުބީޤުކޮށް، އެދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ކުރަންވާ ދަޢުވާއެއް ބާޠިލުކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 3 (ތިނެއް) ޝަރުޠުތައް އޮންނަކަމާއި، އެއީ:

(ހ) ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަންކަން އެމައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅުން އެއްގޮތް މައްސަލައެއް، ކަމާބެހޭ ޝަރީޢަތް ކޯޓަކުން ކުރިން ބެލިފައިވުން؛ އަދި

(ށ) ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ކުރިން ބަލާފައިވާ މައްސަލާގެ ޚަސްމުންނަކީ އެއްބަޔަކަށްވުން؛ އަދި

(ނ) ކުރިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ހިމެނުނު ކަންތައްތަކާއި އެމައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެމައްސަލާގައި ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމަކީ ކުރިމަތިވެފައިވުންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/305 ޤަޟިއްޔާއިން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

4.6. ގްރޭވްސް ބްރިޖްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އަބްދުލްޤާދިރު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާ (facts) ތަކަށް ބަލާއިރު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 މައްސަލާގައިވެސް ދަޢުވާ ބިނާކޮށް އޮތީ އެއް ވާޤިޢާތަކަކަށްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މި ދަޢުވާގައި ހޯދަން އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ އެފައިސާއާ ގުޅޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2112/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ދެފަރާތް ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ޖުމްލަ ޝޭއުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނަގައިދިނުމަށް ނިންމައި ފައިސަލާކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ނިމިފައިވާ ފައިސަލާއެއްކަމާއި، އަދި އިސްތި ބާރުނުކުރުވުން ޤަޟިއްޔާގެ ތަންފީޛު ޤަޟިއްޔާ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާކަން އެނގެން އޮތުމުން،

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ މަބްދައަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުން، ހިނގަމުންދާ ނަންބަރު 4013/Cv-C/2021 ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާއެއް ކަނޑައަޅުއްވާނަމަ، އެއް މައްސަލައެއްގައި ދެ ޙުކުމް ކުރުންކަމާއި، މިއީ "ރެސް ޖުޑިކާޓާ" (res judicata) ގެ މަބްދައާ ޚިލާފު ކަމެއްކަން އެނގެން އޮތީހިނދު، މިގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 4013/Cv-C/2021 ޤަޟިއްޔާ އިތުރަށް ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ޙުކުމް

ދެންފަހެ، ބުނެވިދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގައި ހުރުމާއެކު، މއ. ހަނީސަކަލް / މާލެ، އަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A045622) ގެ މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު C-846/2008) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ދަޢުވާއަކީ "ރެސް ޖުޑިކާޓާ" (res judicata) ގެ ޤާނޫނީ މަބްދައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ދަޢުވާއެއްނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޙުކުމްކުރީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމްކުރީ

ޢާއިޝަތު ޢަޒުރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ޤާޟީ

ޖ: 2322